

## ZNA AJ I PRIMJENA ODRŽIVOSTI U MALIM I SREDNJIM PREDUZEIMA U ZEMLJAMA U RAZVOJU

**Mr. Sc. Azra Ahmi , e-mail: [azraahmic30@gmail.com](mailto:azraahmic30@gmail.com), tel. + 387 61 736 117**  
Doktorant na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

**Sažetak:** Svrha ovog rada je da istraži zašto je održivost bitna za mala i srednja preduze a (MSPa) i kako se može uspješno primjeniti u njihovom svakodnevnom poslovanju. MSPa mogu uveliko doprinijeti održivosti jer broje više od 90% poslovnih firmi u svijetu i odgovorni su za 50-60% zaposlenosti (Raynard i Forstater, 2002). MSPa tako e služe kao inkubatori za poduzetništvo, inovaciju i kreativnost te pružaju glavnu podršku uslugama i proizvodima za transnacionalne kompanije (TNC) ine i tako svoje zemlje atraktivnijim za strane investitore.

Ovo istraživanje predstavlja konceptualni pregled održivog razvoja u poslovnom svijetu, sa posebnim naglaskom na MSPa. Ovaj rad opisuje zna aj održivosti za MSPa, kroz prednosti i izazove u savremenom svijetu, upravljanje održivosti u MSPa te zna aj transparentnog izvještavanja o održivom poslovanju (finansijskim, društvenim i okolišnim performansama).

Ovaj rad se može iskoristiti za poticanje preduze a i lokalne vlade u zemljama u razvoju da u svoje mjere djelovanja i poslovanja uklju e pitanja održivosti kao preduslov za dugoro an uspjeh i konkurentnost. Prakti na primjena za menadžera MSPa je da ovaj rad mogu koristiti kao vid edukacije i priru nik za kreiranje moderne održive kompanije, kroz inkorporiranje i implementaciju održivosti.

**Klju ne rije i:** održivost, korporativna društvena odgovornost, mala i srednja preduze a, transparentno izvještavanje, upravljanje održivosti, zemlje u razvoju

## THE IMPORTANCE AND APPLICATION OF SUSTAINABILITY IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN DEVELOPING COUNTRIES

**Abstract:** The purpose of this paper is to explore why is sustainability important for small and medium enterprises (SMEs) and how it can be successfully applied in their day-to-day business operations. SMEs can largely contribute to sustainability since they account for over 90% of businesses worldwide and are responsible for 50 to 60% of employment (Raynard and Forstater, 2002). SMEs also serve as an incubator for entrepreneurship, innovation and creativity and provide essential support for services and products for TNCs making their countries more attractive for foreign investors.

This research represents a conceptual review of sustainable development in the business world with particular emphasis on the developing countries. This paper describes the importance of sustainability for SMEs covering the benefits and challenges in contemporary world, sustainability management in SMEs and the importance of transparently reporting on business sustainability (financial, social and environmental performances). Therefore this research may be used to encourage companies and local governments to include a sustainability issues in their business activities as a pre-condition for long-term business success and competitiveness. The managers in SMEs can use this research as a form of education and guideline for creating a modern sustainable company through the incorporation and implementation of sustainability.

**Keywords:** sustainability, corporate social responsibility, small and medium enterprises, transparently reporting, sustainability management, developing countries

## 1. UVOD

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) se razvijalo, po etno da zadovolji okolišnu saglasnost a nakon odre enog vremena je obuhvatilo probleme kao što su održivost, dobrobit zaposlenih i društvena svijest (Jenkins, 2004; McAdam i Leonard (2003). Iz navedenog razloga terminologija DOP se koristi kao istovjetna pojmu održivosti, jer u Evropi naro ito ne postoji velika razlika izme u tih pojmove i uglavnom se za pitanja održivosti nazna ava da je u pitanju društveno odgovorno poslovanje. U ovom radu e se pojma društvene odgovornosti koristiti kao istovjetan pojmu održivosti. Održivost se naj eš e posmatra kroz definiciju od Brundtland Komisije (1987): „Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija bez ugrožavanja sposobnosti budu ih generacija da zadovolje svoje potrebe“.<sup>166</sup> Vezano za pojma održivosti potrebno je spomenuti i termin Trostrukog Krajnjeg Rezultata (Triple Bottom Line, TBL) kojeg je predstavio Briton John Elkington (1997) a koji govori o tome da je za postizanje održivosti, potrebno posti i ne samo ekonomski performanse (profit) nego i okolišne i društvene performanse. U ve ini Evropskih zemalja MSPa dominiraju u ukupnom uzorku preduze a i samim tim predstavljaju glavni izvor zaposlenja, stvaranja prihoda, inovacije i tehnološkog unapre enja. MSPa tipi no fokusiraju svoje programe održivosti lokalno ime pomažu ne samo da se njeguje i održava glavna lokalna podrška ve i ja aju stabilnost, prosperitet i zdravlje zajednice za koju su njihovi poslovi „pup ano“ vezani.

## 2. ZNA AJ ODRŽIVOSTI ZA PREDUZE A

Održivost kao savremeni pristup poslovanju nosi sa sobom brojne koristi i izazove, koje svako preduze e treba prilagoditi svom poslovanju. Generalno se može re i da principi održivosti mogu poboljšati upravljanje poslovanjem na tri osnovna na ina, i to kroz pomaganje da se (Savitz and Weber, 2006):

1. **Zaštiti poslovanje** (to uklju uje reduciranje rizika povrede kupaca, zaposlenih i zajednica; rano identificiranje rizika u nastajanju i menadžerskih grešaka; ograni avanje regulatorne intervencije; zadržavanje eksplisitno ili implicitno dozvola za rad koju izdaje vlada ili šira zajednica).
2. **Pokre e poslovanje** (što uklju uje reduciranje troškova, poboljšanje produktivnosti, eliminiranje nepotrebnog otpada, te dobijanje pristupa kapitalu po nižim troškovima. Kao glavna komponenta pokretanja poslovanja se javlja eko-efikasnost kroz reduciranje nivoa korištenih resursa za proizvodnju dobara i usluga, koji pove avaju firmu profitabilnost uz smanjenje njenih okolišnih uticaja).
3. **Raste poslovanje** (kroz otvaranje novih tržišta, predstavljanje novih proizvoda i usluga, pove anje zadovoljstva i lojalnosti kupaca, rast tržišnog udjela kroz privla enje kupaca za koje je održivost od li ne ili poslovne vrijednosti, formiranje novih saveza sa poslovnim partnerima i drugim stakeholderima, i poboljšanje reputacije i vrijednosti brenda).

U narednom dijelu teksta su navedeni odre eni izazovi kao i prednosti za prisvajanje održivog poslovanja (društveno odgovornog poslovanja - DOP) u MSP.

<sup>166</sup> Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> (last visited June. 10, 2013).

## 2.1. Izazovi za prisvajanje održivog poslovanja u MSPa

Održivost, uklju uju i finansijsku i društvenu odgovornost, postavlja nove zahtjeve pred MSP u zemljama u razvoju. Neki od tih zahtjeva se odnose na prihvatanje društvenih i ekoloških standarda kao preduslov za poslovnu saradnju sa velikim kompanijama (bilo u formi individualnih propisa ili me unarodnih standarda). S druge strane nepremostivu prepreku u promociji društveno odgovornog poslovanja u MSPa ine nedostatak pristupa tehnologiji, prihvatljivim eko materijalima, kreditima, informacijama i treninzima, a naro ito ekološka prihvatljivost i odgovornost, mali broj inicijativa koje ciljaju na MSPa, nedostatak razumijevanja karakteristika MSPa te cjenovna konkurentnost i limitirani pritisci (Filipovi , 2008). Veliku prepreku u prihvatanju DOP i održivosti predstavlja sam paradoks koji menadžeri i vlasnici postavljaju: „Da li je mogu e profitirati od provo enja DOP i održivosti“, što opet proizilazi iz nedovoljnog razumijevanja tih pojmove i koristi koje oni nose na uspješno poslovanje. U ranijim istraživanjima DOP u manjim preduze imma, kao zajedni ki izazovi prisvajanja DOP su se navodili: malo razumijevanje i podrška od strane interesnih grupa, nizak fokus menadžmenta i strategija te nedovoljna analiza troškova i koristi (Fenwick, 2007). Jenkins (2004) isti e da je osnovna briga MSPa opstanak, stoga su finansijski i operativni problemi od ogromnog zna aja i sugerira kako oni moraju biti glavni u kontroli da bi MSPa prihvatile DOP. Kao bitan problem uvo enja održivosti i DOP u poslovanje MSPa predstavlja problem korištenja specifi nih pojmove koje ne razumiju dovoljno ni sami top menadžeri a naro ito zaposleni. Murillo i Lozano (2006) su otkrili da pojmovi koji se koriste unutar organizacije trebaju biti relevantni i na jeziku te firme jer to olakšava i pospješuje njihovu primjenu. Stewart, Gapp i Fisher (2010) su u studiji slu aja australijske firme GGC pokazali kako to preduze e kreira njihov vlastiti jezik DOP sa rije ima koje za organizaciju nose zna enje, kao što su npr. naizmjeni no korištenje pojmove „održivost i DOP“ nazna ili sa „lokalni heroji“ i „eko-šampion“. Filipovi (2008) naglašava da su prioriteti MSPa u zemljama u razvoju nesumnjivo u podru ju usavršavanja nove proizvodnje, menadžmenta i marketing tehnologija, me u kojima kvalitet menadžmenta zauzima važno mjesto.

## 2.2. Prednosti prisvajanja održivog poslovanja u MSPa

Kroz primjenu koncepta društvene odgovornosti, kao što je nazna eno u zna aju održivosti, MSPa postižu brojne koristi: pove anje produktivnosti i profitabilnosti; poboljšanje firmine reputacije; ulazak na nova, profitabilnija tržišta; lojalniji i zadovoljniji zaposleni/kupci i ostali bitni stakeholderi; privla enje i zadržavanje kompetentnog osoblja; bolje uvezivanje i uštede u lancu korisnik-dobavlja ; mogu nost za ulaženje u partnerstvo sa multinacionalnim kompanijama; i ve a konkurentnost. Jenkins (2006) navodi i druge pozitivne strane prihvatanja DOP u MSP, kao što su: fleksibilnost, efikasnost komuniciranja, manja hijerarhija i direktni benefiti. Kako bi kompanije ostale konkurentne, trebaju biti sposobne na prilago avanje novim zahtjevima koji dolaze sa tržišta i od društva u kojem posluju, jer fleksibilna i li na priroda mnogih MSPa im esto omogu ava da brzo odgovore na te promjene koje oni mogu puno lakše uo iti i preuzeti prednosti iz tržišnih prilika nego ve e kompanije (Nejati & Amran, 2009). Prednosti MSPa se potvr uju i kroz ravne menadžerske strukture, koje uglavnom podrazumijevaju da su vlasnik i menadžer jedna osoba, zbog ega kontrola u organizaciji rezultira sa manje kompleksnosti, hijerarhije i jednostavnijim procesom donošenja odluka (Jenkins, 2006). Vezano za MSPa bitno je spomenuti i koncept porodi nih firmi odnosno poslovanja, koji je esto prezentovan u okviru MSPa, a nosi elemente etike, filantropije, patrijarhije, nacionalnosti i zajednice, koji zajedno ine osnovu u

društvenoj odgovornosti u MSPa, i predstavljaju aspekte koji se trebaju razmotriti i uklju iti u sve društveno odgovorne programe ciljane na MSPa, naro ito u zemljama u razvoju (Filipovi , 2008).

Na tebeli br. 1. sumirano su prikazane koristi koje preduze a dobijaju od održivog poslovanja kao i izazovi sa kojima se suo avaju.

*Tabela br. 1. Koristi i izazovi angažovanja MSP u održivosti*


ANGAŽMAN MSP U ODRŽIVOSTI	
KORISTI	IZAZOVI
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bolja reputacija</li> <li>-Konkurentni, poželjni i efektivni proizvodi i usluge</li> <li>-Ulazak na nova profitabilna tržišta</li> <li>-Poboljšana produktivnost</li> <li>-Niži troškovi u lancu opskrbe</li> <li>-Fleksibilnost kroz brzo prilago avanje promjenama</li> <li>-Efikasnost komuniciranja</li> <li>-Bolja kontrola u organizaciji</li> <li>-Jednostavniji proces donošenja odluka</li> <li>-Privla enje i zadрžavanje zaposlenih</li> <li>-Izgradnja visokog nivoa privrženosti sa kupcima</li> <li>-Ja anje veza sa interesnim grupama (npr. doavlja i i lokalna zajednica)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Nedostatak pristupa tehnologiji i eko materijalima</li> <li>-Nedostatak pristupa informacijama i treninzima</li> <li>-Malo razumijevanje i podrška od strane interesnih grupa</li> <li>-Nizak fokus menadžmenta na održivost</li> <li>-Ograni ena finansijska sredstva</li> <li>-Mali resursi</li> <li>-Nedovoljna analiza troškova i koristi</li> <li>-Problemi sa kontrolom troškova</li> <li>-Nedovoljna podrška vlade</li> <li>-Problem korištenja specifi nih pojnova (DOP i održivost)</li> <li>-,,Strah da se stvari urade pogrešno“</li> </ul>

### **3. UPRAVLJANJE ODRŽIVOSTI U MSPa**

Na organizacionom nivou, Senge (2007) zagovara tri osnovna zadatka koja mogu kompaniju odvesti ka promjeni u budu nosti, te se kao po etni zadatak navodi stavljanje uloga na zemlju – a koji se ti e definisanja prirode problema i vo enja tih problema kroz akcije koje ih se ti u, zatim zajedni ki rad sa interesnim grupama i kona no generiranje alternativa. S obzirom da se kao glavni izazov za MSPa navode limitirani resursi, ona sigurno ne mogu posvetiti dovoljno novca i vremena za programe održivosti koji zauzvat nude malo oplijive koristi (novca). Iz tog razloga se glavni naglasak stavlja na manje „kljucanje“ postoje ih resursa, racionalizaciju aktivnosti i fokusiranje na najbitnije strateške prioritete, što zna i da sve kre e od podrške za inicijative održivosti od strane lidera kompanije (koji obi no predstavlja vlasnika i menadžera u jednoj osobi). Dakle neophodno je uklju ivanje menadžera da vodi i koordinira program održivosti ili da zadatak koordinacije povjeri drugoj osobi. Za razliku od velike korporacije gdje u organizacionoj šemi postoji lider-menadžer zadužen za održivost (CSR) koga podržava glavni tim i razvojni tim, u MSP se obi no zadovoljavaju sa jednim timom, koji se može sastojati od dvije ili tri osobe kao što su osoba iz finansija, operativnog poslovanja, prodaje i marketinga te osoba zadužena za ljudske resurse. Potrebno je spomenuti da pored izazova koji se ti u firminih resursa i vremena, bitno je otkloniti i barijeru malog saznanja o ekološkoj legislativi i njenoj podršci organizaciji (Hillary, 1999). Ovo se prije svega odnosi na menadžere u MSP koji bi trebali imati dovoljno znanja o društvenoj i ekološkoj odgovornosti, s obzirom da put ka DOPu upravo kre e od njih. Na in na koji se to saznanje može ste i je sigurno ili preko obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, konkurenčije (koja name e nova pravila igre), države kroz državne podsticaje da se slijede standardi (ISO 14001, 9001

za kvalitet...), zapošljavanjem radnika koji se razumiju u navedenu oblast, konsultovanjem sa profesionalcima iz oblasti održivosti, organizovanih seminara iji pokreta može biti bilo koja od navedenih institucija ili ta specifi na predavanja mogu pružati privatne firme, ija je to osnovna djelatnost. Mala kompanija može zapo eti put ka održivosti sa diskusijom o zna enju i vrijednosti održivosti za preduze e te sastaviti politiku održivosti kompanije u koju e umiješati firmine vrijednosti. Pored navedenog preduze e bi kao naredni korak moglo da popiše sve inicijative održivosti (DOP) koje preduze e ve podržava što može pomo i kod upotpunjavanja politike održivosti. MSPa mogu na osnovu nove politike održivosti i aktivnosti društveno odgovornog poslovanja postaviti nove ciljeve i akcije, koje se mogu razviti iz planiranih diskusija gdje e biti uklju ena povratna informacija od glavnih interesnih grupa, trendova u održivosti i poslovnih potreba. Nove inicijative koje proizilaze iz ovog procesa trebaju biti usko vezane za poslovnu strategiju jer je to jedini na in na koji se MSPa mogu tome ozbiljno posvetiti. Poslovne mreže su još jedna vrlo bitna stavka za MSPa i može se re i da su one kriti no važne za MSP. Halila (2007) isti e da mreže pružaju MSPa: važnu ekspertizu ili resurse (koji im omogu uju da preuzmu rizike ili implementiraju prakse koje se ina e ne bi razmatrale), forum za diskusiju o novim idejama, pomaganje oko prevazilaženja izolacije, pružanje neophodne društvene i intelektualne podrške za implementiranje novih strategija ili aktivnosti. Hillary (2004) naglašava da odsustvo poslovne mreže predstavlja barijeru za uspješnu implamentaciju ISO 14001 standarda tj. standardizovanog alata za implementaciju okolišnih menadžerskih sistema. Pošto izbor najbolje opcije za održivost može biti težak proces, odre eni autori zagovaraju primjenu modela PDSA (plan-do-study-act) koji može olakšati organizaciji izbor i zajedno sa kontrolom rezultata karakterizira ujedinjenje znanja i u enja (Deming, 1994). PDSA krug u enja (prikazan na slici br. 1) koji je Deming prilagodio od svog mentora Walter Shewhart-a podržava kontinuirano razumijevanje i proces u enja (Deming, 1994; Scholtes, 1999).

*Slika br. 1. PDSA krug u enja i unaprje enja*



Izvor: Deming (1994)

TBL i DOP zajedno podržavaju posve enost u enju (van Marrewijk, 2003) i zna se da eno u enja kroz preispitivanje, povratnu informaciju, i odraz zagovaranja elemenata PDSA i u enja u organizaciji (Deming, 1986).

Teorija dvostrukog u enja petlje (the theory of double loop learning), izgra se na pristupu konstantnog u enja, dozvoljava u esnicima da razviju ponašanja i uključe reflektivne procese kako bi kreirali efektivan uzorak u enja (Argyris, 1990). Priroda vredanja, koja karakteriše teoriju dvostrukog u enja petlje, pove se kognitivnu ulogu i smanjuje mogunost neuspjeha, dok nasuprot tome teorija u enja petlje jednom (the theory of single loop learning) je pojednostavljen vid u enja koji vodi ka nerazumijevanju i troškovima pogrešnog djelovanja prvi put (Argyris, 1997). Primjer u enja petlje jednom je primjenjiv u situacijama gdje procesi, akcije i ponašanja prolaze bez ikakvog ispitivanja i organizacija nastavlja u istom smjeru sa potencijalnim neiskorištenim prilikama za razvoj i poslovanje u saradnji sa strategijama kao što su TBL (McDonough & Braungart, 2002). PDSA model, u kombinaciji sa naznanim teorijama kontinuiranog u enja, uveliko može pomoći kod kreiranja kulture DOPa u organizaciji te promjeni ponašanja u društveno odgovornije.

#### **4. TRANSPARENTNO IZVJEŠTAVANJE O ODRŽIVOSTI U MSPa**

Firmino izvještavanje o održivosti pokreće konstruktivnu promjenu unutar i izvan organizacije. Interno i eksterno izvještavanje o performansama održivosti pomaže pokretanje internih promjena tako što tjeran kompaniju da identificira sva pitanja koja se ti u održivosti te da procijeni praznine u tom polju, koje lider dalje komunicira prema menadžerima i zaposlenim naglašavajući da treba da se radi. Top menadžeri kroz uspješno izvještavanje o održivosti pokazuju kako mogu voditi razne aspekte u poslovanju uspješno. S druge strane i zaposleni u preduzeću osjećaju ponos kada vide da je njihova kompanija povezana sa uspješnim, društveno odgovornim performansama, što sve utiče na bolji radni u inak jer se napor radnika u firmi nagrađuje.

Transparentnost se ogleda kroz otvorenost, poštovanje te spremnost na samo-kriticizam koji obuhvata, ne samo ono što se objelodanjuje, već i ono što se sakrije. Transparentnost je dakle iskreno prijavljivanje cijele priče prije nego što je ostali ispričati i razgovor sa interesnim grupama s ciljem da se uzmu u obzir njihove zabrinutosti na koje će im firma odgovoriti sa kompletnim i transparentnim informacijama.

Kao razlozi zašto mnoge kompanije ne izvještavaju transparentno navodi se sljedeće (Blackburn, 2008):

1. sramota zbog performansi,
2. ključni konkurenti ne izvještavaju o tim problemima; ne postoji konkurenčka prednost,
3. strah od objavljuvanja vlasničkih informacija koje bi mogli našteti poslovanju,
4. zabrinutost za izvještavanje informacija koje mogu kreirati sigurnosni rizik,
5. zabrinutost za moguće sporove o tim problemima,
6. strah da će se uzburkati određene interesne grupe i kreirati probleme u javnim odnosima,
7. strah da će mediji kritikovati kompaniju za njene neuspjehove,
8. ne razumiju probleme u potpunosti,
9. nisu svjesni problema,

10. vjeruju da se njihova trgova ka udruženja adekvatno bave sa tim problemima,
11. vjeruju da problem nije zna ajan/dovoljno materijalan da bi bio prioritet,
12. nisu zabrinuti za poboljšanje performansi vezano za problem i
13. vjeruju da su troškovi i napor oko izvještavanja prekomerni.

Bez obzira na sve strahove, zabrinutosti i vjerovanja top manadžera postoje brojni na ini koji ih mogu ohrabriti da idu ka transparentnosti, a kao po etni korak može poslužiti interno transparentno izvještavanje (na mjesec noj osnovi ili svaka etiri mjeseca) i komuniciranje o bitnim pitanjima održivosti sa menadžerima i zaposlenim bez uklju ivanja vanjskih interesnih grupa.

Uprkos svim poteško ama, postoje i potencijalne koristi od volonterskog izvještavanja u okviru MSP-a (Blair i ostali, 2004; Castka i ostali, 2004; Borga i ostali, 2006):

1. poboljšanje veza najprije sa finansijerima, zatim sa opštom javnosti i potencijalnim zaposlenim, te sa interesnim grupama jer su izvještaji vid promovisanja komunikacije sa njima,
2. poboljšanje reputacije,
3. na in za gradnju povjerenja i lojalnosti te dobijanje konkurentske prednosti,
4. ostvarivanje viso ijih prihoda kroz poboljšanje poslovanja ili nove poslovne prilike,
5. dobijanje multinacionalnih ugovora,
6. poboljšanje performansi (ukoliko komunikacijski alati primoravaju na efektivno pove anje performansi iz izvještaja) i
7. posjedovanje direktnog marketinškog alata.

Neke od bitnijih smjernica/standarda/inicijativa na internacionalnom nivou vezano za održivo, okolišno i društveno izvještavanje, koje mogu poslužiti MSPa su:

- smjernice za izvještavanje o održivosti od strane GRI (Global Reporting Initiative - GRI 2000, 2002),
- smjernice od strane EMAS, Anex I, o okolišnom izvještavanju (Commission of European Communities, 2001),
- „SME Key model“, inicijative za MSPa predložene od strane CSR Europe (SME Key, 2003),
- projekat CSR-SC, koji predstavlja italijanski doprinos promociji kampanja za DOP razvijen na evropskom nivou (napisan od strane Italijanskog Ministarstva Rada i Socijalnih pitanja (2003).

Izvještavanje o održivosti ili DOP kod MSPa bi trebalo da se oslanja na jednostavnije metode, a kao uzorak za pisanje izvještaja kompanija može pogledati priru nik od GRI za MSPa (uklju uje sugestije i smjernice kako da se predloženi obrazac prilagodi za potrebe MSPa) ili se osvrnuti na ostale smjernice, kao što je SME Key Model („Klju za MSP: Otklju avanje Odgovornog posla“) koji je posebno posve en malim preduze ima. U EMAS Regulaciji (Br. 761/2001) je navedeno da u eš e malih i srednjih preduze a treba biti promovisano kroz olakšavanje pristupa informacijama, postoje im fondovima za podršku, javnim institucijama i kroz kreiranje/promociju mjera tehnike podrške. Borga i ostali (2006) isti u da je osnovna ideja da mala preduze a zapravo ne trebaju razli ita pravila izvještavanja u pore enju sa ve im firmama, ve jednostavne i jasne smjernice koje e balansirati nedostatak stru nog osoblja, te da postoji potreba za ve om skupinom tema ili indikatora kao odgovor na manje kompleksnu strukturu.

## 5. ZAKLJU AK

Održivost predstavlja dugoročnu investiciju za poslovni uspjeh firmi, koja može donijeti brojne prednosti za preduzeće, npr. kroz poboljšanje produktivnosti i profitabilnosti, bolju konkurentnost, privlačenje i zadržavanje kompetentnijih zaposlenih, u vršivanje veza sa raznim interesnim grupama i ulazak na nova i profitabilnija tržišta. S druge strane održivost donosi i brojne izazove za MSPa, koji se mogu prevazići kroz slijedeće ene od kojih kreću pomjeranje poslovanja od uobičajenog (profitna orijentacija) ka održivom (unaprijeđenje finansijskih, društvenih i ekoloških performansi). Na taj preko kojih menadžeri utiču na DOP i održivost su preko poboljšanja znanja o toj oblasti (kroz edukacije, seminare, poslovne mreže i razgovore sa glavnim stakeholderima o pitanjima održivosti), zatim kroz prenošenje tog znanja na svoju organizaciju (kroz viziju, misiju, pravljenje politike održivog poslovanja, određivanja inicijativa zajedno sa interesnim grupama, pravljenje strategija o održivosti, pravilnu implementaciju). Proces održivosti predstavlja kontinuirani proces u enja i razumijevanja, koji može kroz primjenu modela PDSA (plan-do-study-act) olakšati organizaciji izbor najbolje akcije (Deming, 1994). U tom procesu kontinuiranog u enja organizaciji uveliko pomaže transparentno izvještavanje o inicijativama održivosti, što ujedno olakšava i upotpunjuje komunikaciju i kontrolu o bitnim pitanjima održivosti i poboljšava performanse firme.

## KORIŠTENA LITERATURA

- [1] Argyris, C, (1990), *Overcoming organizational defenses: Facilitating organizational learning*, Boston: Allyn and Bacon.
- [2] Argyris, C, (1997), „Learning and teaching: A theory of action perspective“, *Journal of Management Education*; No. 1, Vol. 21, pp. 9-26.
- [3] Blackburn, W, R, (2008), *The sustainability handbook – the complete management guide to achieving social, economic and environmental responsibility*, Routledge.
- [4] Blair, M, E, Bugg-Levine, A, J, and Rippin, T, M, (2004), „The UN's role in Corporate Social Responsibility“, *The McKinsey Quarterly*; Vol. 4, pp. 21-23.
- [5] Borga, et al. (2006), „Sustainability report in small enterprises: case studies in Italian furniture companies“, *Business Strategy and the Environment*; No. 3, Vol. 18, pp. 162-176.
- [6] Castka, et al. (2004), „How can SMEs effectively implement the CSR agenda? A UK case study perspective“, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*; No. 3, Vol. 11, pp. 140-149.
- [7] Commission of European Communities (2001), Commission Recommendation of 7 September 2001 on Guidance for the Implementation of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council Allowing Voluntary Participation by Organisations in a Community Ecomanagement and Audit Scheme (EMAS), „Guidance on the EMAS Environment Statement“, Annex 1.
- [8] Deming, W, (1986), *Out of the crisis. Massachusetts Institute of Technology*, Cambridge: Center for Advanced Engineering Study.
- [9] Deming, W, (1994), *The new economics for industry, government, education*, Cambridge: Center for Advanced Engineering Study.
- [10] Elkington, J, (1997), *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford: Capstone.

- [11] Fenwick, T, (2007), „Developing organisational practices of ecological sustainability“, *Leadership & Organisation Development Journal*; No. 7, Vol. 28, pp. 632-645.
- [12] Filipović, J, (2008), „Corporate Social Responsibility – Implications on National Quality Improvement Strategy“.
- [13] Global Reporting Initiative, GRI (2000), „Sustainability Reporting Guidelines on Economic, Environmental and Social Performance“, GRI: Boston.
- [14] Global Reporting Initiative, GRI (2002), „Sustainability Reporting Guidelines 2002“, GRI: Boston.
- [15] Halila, F, (2007), „Networks as a means of supporting the adoption of organizational innovations in SMEs: the case of environmental management systems (EMSS) based on ISO 14001“, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*; No. 3, Vol. 14, pp. 167-181.
- [16] Hillary, R, (1999), „Evaluation of Study Reports on the barriers, opportunities and drivers for small and medium enterprises in the adoption of environmental management systems“, Report submitted to the Environment Directorate Department of Trade and Industry UK, October, 5, 1999.
- [17] Hillary, R, (2004), „Environmental management systems and the smaller enterprise“, *Journal of Cleaner Production*, No. 6, Vol. 12, pp. 561-569.
- [18] Italian Ministry of Labour and Social Affairs (2003), „Project CSR-SC: the Italian Contribution to CSR Promoting Campaign Developed at European level“, Rome.
- [19] Jenkins, H, (2004), „A critique of conventional CSR theory: An SME perspective“, *Journal of General Management*; No. 4, Vol. 29, pp. 37-57.
- [20] Jenkins, H, (2006), „Small business champions for corporate social responsibility“, *Journal of Business Ethics*; No. 3, Vol. 67, pp. 241-258.
- [21] McAdam, R, and Leonard, D, (2003), „Corporate social responsibility in a total quality management context: Opportunities for sustainable growth“, *Corporate Governance*; No. 4, Vol. 3, pp. 36-45.
- [22] McDonough, W, and Braungart, M, (2002), *Cradle to cradle: Remaking the way we make things*, New York: North Point Press.
- [23] Murillo, D, and Lozano, J, M, (2006), „SMEs and CSR: An approach to CSR in their own words“, *Journal of Business Ethics*; No. 3, Vol. 67, pp. 227-240.
- [24] Nejati, M, and Amran, A, (2009), „Corporate social responsibility and SMEs: exploratory study on motivations from a Malaysian perspective“, *Business strategy series*; No. 5, Vol. 10, pp. 259-265.
- [25] Raynard, P, and Forstater, M, (2002), „Corporate Social Responsibility: Implications for small and medium enterprises in developing countries“ (Vienna, U.N. Industrial Development Organization 2002), <http://www.unido.org/userfiles/BethkeK/csr.pdf> (10.10.2015)
- [26] Report of the World Commission on Environment and Development: „Our Common Future“, <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> (10.6. 2013).
- [27] Savitz, A, W, and Weber, K, (2006), *The Triple Bottom Line: How Today's Best-Run Companies Are Achieving Economic, Social and Environmental Success – And How You Can Too*, San Francisco: Jossey-Bass.
- [28] Scholtes, P, R, (1999), „The new competencies of leadership“, *Total Quality Management*; No. 4, Vol. 10, pp. 704-710.
- [29] Senge, P, M, (2007), „Waking the sleeping giant: Business as an agent for consumer understanding and responsible choice“, *The Journal of Corporate Citizenship*; No. 26, pp. 25-27.
- [30] SME Key (2003), „The SME Key“, [www.smekey.org](http://www.smekey.org) (15.11.2015)

- [31] Stewart, H, Gapp, R, and Fisher R, (2010), British Academy of Management. Sheffield.[http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/36447/66592\\_1.pdf?sequence=1](http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/36447/66592_1.pdf?sequence=1) (09.09.2015)
- [32] Van Marrewijk, M, (2003), „Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability“, *Journal of Business Ethics*; No. 2-3, Vol. 44, pp. 95-105.